

Laudes: Cántico de Daniel

ESTRIBILLO (♩ = ca. 96)

(Capo 3)

Sib(Sol)
Bb(G)

Sib/La(Sol/Fa#)
Bb/A(G/F#)

Mib/Sol(Do/Mi)
Eb/G(C/E)

Fa(Re)
F(D)



Cri - a - tu - ras to - das del Se - ñor, ben - de -

Sib(Sol)
Bb(G)

Fa(Re)
F(D)

Mib(Do)
Eb(C)

Sib/Re(Sol/Si)
Bb/D(G/B)

Dom7(Lam7)
Cm7(Am7)

Fa(Re)
F(D)



cid al Se - ñor, en - sal - zad - lo con him - nos por los si -

1...
Sib(Sol)
Bb(G)

Fa/La(Re/Fa#)
F/A(D/F#)
(1ª vez: al §)
a las Estrofas

Final
Sib(Sol)
Bb(G)

Dom7(Lam7)
Cm7(Am7)

Fa(Re)
F(D)

Sib(Sol)
Bb(G)

Fin



glos.

glos.

ESTROFAS 1-6: Cantor

Sol m(Mi m)
Gm(Em)

Mib(Do)
Eb(C)

Fa sus4(Re sus4) Fa(Re)
Fsus4(Dsus4) F(D)


Sib(Sol)
Bb(G)



1. y Án - ge - les del Se - ñor, _____
2. y Sol _____ y _____ lu - na,
3. y Fue - go y ca - lor, _____
4. Es - car - chas y nie - ves,
5. y Mon - tes y cum - bres,
6. Ce - tá - ceos y pe - ces,

cuanto ger -

RESPUESTA: Todos



(ñor.)


Ben - de - cid al Se - ñor;

País: ESTADOS UNIDOS (OESTE); English: CANTICLE OF DANIEL

Letra: Daniel 3, 57-88. 56; *Liturgia de las Horas* © 1981, 2005, Comisión Episcopal Española de Liturgia. Derechos reservados. Con las debidas licencias.

Música: Pedro Rubalcava, n. 1958, © 2007, Pedro Rubalcava. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.


Mib (Do) Eb (C) Fasus4 (Re sus4) Fa (Re) Sol m (Mi m) Gm (Em)
 Fsus4 (Dsus4) F (D)



1. cie - los, ♪ A - guas del es -
 2. as - tros del cie - lo, ♪ Llu - via y ro -
 3. frí - os y he - la - das, Ro - cí - os y ne -
 4. no - che y dí - a, ♪ Luz y ti -
 5. mi - na en la tie - rra, ♪ Ma - nan -
 6. a - ves del cie - lo, ♪ Fie - ras y ga -

ben - de - cid al Se - ñor;

Mib (Do) Eb (C) Fasus4 (Re sus4) Fa (Re) Sib (Sol) Bb (G)




1. pa - cio, e - jér - ci - tos del Se -
 2. cí - o, ♪ vien - tos
 3. va - das, ♪ tém - pa - nos y
 4. nie - blas, ♪ ra - yos y
 5. tia - les, ♪ ma - res y
 6. na - dos, ♪ Hi - jos de los

ben - de - cid al Se - ñor;

Mib (Do) Eb (C) Fasus4 (Re sus4) Fa (Re) Sol m (Mi m) Mib/Sol (Do/Mi) Fa/La (Re/Fa#)
 Fsus4 (Dsus4) F (D) Gm (Em) Eb/G (C/E) F/A (D/F#)

a las Estrofas (después de las Estrofas 1-3 y 5) al Estribillo (después de las Estrofas 4 y 6) al Estribillo (después de las Estrofas 4 y 6)



1. ñor,
 2. to - dos,
 3. hie - los,
 4. nu - bes,
 5. rí - os,
 6. hom - bres,

ben - de - cid al Se - ñor.

ESTROFA 7: Cantor

Sol m (Mi m)
Gm (Em)

Mi \flat (Do)
Eb (C)

Fa sus4 (Re sus4) Fa (Re)
Fsus4 (Dsus4) F (D)

Si \flat (Sol)
B \flat (G)

7. Sa - cer - do - tes del Se - ñor,

RESPUESTA: Todos

Ben - de - cid al Se - ñor;

Mi \flat (Do)
Eb (C)

Fa sus4 (Re sus4) Fa (Re)
Fsus4 (Dsus4) F (D)

Sol m (Mi m)
Gm (Em)

7. sier - vos del Se - ñor, Al - mas y es - pí - ri - tus

ben - de - cid al Se - ñor;

Mi \flat (Do)
Eb (C)

Fa sus4 (Re sus4) Fa (Re)
Fsus4 (Dsus4) F (D)

Si \flat (Sol)
B \flat (G)

7. jus - tos, san - tos y hu - mil - des de co - ra -

ben - de - cid al Se - ñor;

Mi \flat (Do)
Eb (C)

Fa sus4 (Re sus4) Fa (Re)
Fsus4 (Dsus4) F (D)

Sol m (Mi m)
Gm (Em)

7. zón, A - na - ní - as, A - za - rí - as y Mi - sa -

ben - de - cid al Se - ñor;

Mi \flat (Do) Fa sus4 (Re sus4) Fa (Re) Si \flat (Sol)
 Eb (C) F sus4 (D sus4) F (D) B \flat (G)

7. el, en - sal - zad - lo con him - nos por los

ben - de - cid al Se - ñor;

Mi \flat (Do) Fa sus4 (Re sus4) Fa (Re) Sol m (Mi m) Mi \flat /Sol (Do/Mi) Fa/La (Re/Fa \sharp)
 Eb (C) F sus4 (D sus4) F (D) Gm (Em) Eb/G (C/E) F/A (D/F \sharp)

7. si - glos. al $\text{\textcircled{S}}$ y fin

ben - de - cid al Se - ñor. al $\text{\textcircled{S}}$ y fin